

# Batho ba monyetla wa ditshwaetso tsa hiv ba ka okiwa!

*Polelo ya Kabinete: "Ha ho motho ya tshwanetseng ho kgutlisetswa morao le ho se okiwe le ha ba na le boemo ba HIV".  
"Ho neelwa bohlokwa ba tshekatsheko ya dithethefatsi tse etsang ditshwaetso jwaloka lefu la thuruho ya lera, maqeba a tswang mo lelemeng la ngwana ka molomo, TB le nyomononia, Kabinete e kgothaletsa batho, bohloholo Batho ba ba Phelang ka AIDS, ho tshehetsa mmuso ho lekola boteng ba bone"*

**Batho ba ba phelang ka HIV, ba hloka dikalafu tsa OIs le molemo wa ho oka bohloko ba AIDS, AZT (ARVs).**

**Mahloko a tlwaelehileng ka HIV a bitswa ditshwaetso tsa batho ba monyetla (OIs).**

**Bongata ba OIs bo ka qojwa kapa ba okiwa ditlilining.**



**TAC**

TREATMENT ACTION CAMPAIGN

NATIONAL OFFICE: 021-788 3507  
DURBAN: 031-304 3673 JOHANNESBURG: 011-403 2293  
EAST LONDON: 043-760 0050 CAPE TOWN: 021-364 5489

Website: <http://www.tac.org.za>

Support voluntary HIV counselling and testing. There are direct benefits if you know your HIV status. There are medicines that improve your health. Always practise safer sex and use condoms.

**Okha batho. Boloka maphelelo!**